

Dikotsi le ditšhono tse di amang boleng

Dintlha-kakaretso: dithulaganyo tsa rona tsa taolo le botsamaisi jwa go tila dikotsi

Mo matsapeng a rona a re a tsereng a **go nna mogolo go feta** le go tlhomelela bana-le-seabe ba rona gore le bone **ba gagamalele go nna bagolo**, ga go na pelaelo gore re tla kopana le dikgoreletsi – segolobogolo tse di amanang le leroborobo la Covid-19. Go ntse go ntse jalo, gape re kopana le ditšhono tsa go okobotsa dikgoreletsi tseno le go gatela pele, le go dira ka natla go **nna mogolo gompieno go feta maabane**.

Mo YBB, re dirisa togamaano ya gore re lebana jang le dikgoreletsi le tšhono ya botsamaisi. Re tlhola le go eteletsa kwa pele dikotsi le ditšhono tse go ka diregang gore di ame kgono ya rona ya go tsenya tirisong leano la yunibesiti, le go dirisa maano le matsholo a a tshwanetseng a go laola kotsi.

Ka go dira jalo, re akanyetsa dithoko le go sa tlhomamiseng ga maemo go tswa mo tikologong e e ka fa ntle le go tsamaisanya dithulaganyo tsa rona tsa go laola kotsi le Pego ya ga King IV ya Melawana ya Taolo e e Kaelang Setlamo mo Aforikaborwa. Mokgwa ono o tlhomamisa gore dithulaganyo le mekgwatsamaiso di tsamaisanngwa tumalanong le melawana ya molao.

Setlhopha sa dikotsi

DIKOTSI KA
MAEMO A TSONE

1

KOTSI

Dilo tse go sa tlhomamisegweng ka tsone mo setheong sa thutogodimo, tse di amanang thata le go sa tlhomamisegeng ka maemo a ditšhelete le mokgwa wa tshegetso ka madi wa diyunibesiti

DIKOTSI KA
MAEMO A TSONE

2

KOTSI

Go lwelwa ga diphetogo mo setlamong le phetogo e e tswelelang pele

DIKOTSI KA
MAEMO A TSONE

3

KOTSI

Dikotsi tse di amanang le dikgang tsa akatemi (go ruta le go ithuta, patlisiso le tlhamosešwa le tsamaiso ya akatemi)

DIKOTSI KA
MAEMO A TSONE

4

KOTSI

Tlhomamiso ya go ikobelwa ga melao

DIKOTSI KA
MAEMO A TSONE

5

KOTSI

Dikotsi tse di amanang le botshelo jwa baithuti, mo dithutong tsa akatemi le mo dilong tse e seng tsa akatemi

DIKOTSI KA
MAEMO A TSONE

6

KOTSI

Dikotsi tse di amanang le IT (go akaretsa le tshireletsego ya inthanete) le diporokeramo tsa yunibesiti

DIKOTSI KA
MAEMO A TSONE

7

KOTSI

Go dirisetsa dikumo kgwebo

DIKOTSI KA
MAEMO A TSONE

8

KOTSI

Dikotsi tsa go tsamaisa tiro